

# PULA IMVULA

GROWING FOOD • PEOPLE • PROSPERITY

LEKWALO LA PGP LA BALEMIOTLANA



## Fokotsa diphatsa ka inšorensye ya dijwalwa

*Setshwantsho:  
Amanda van Blerk.*

**A**FORIKABORWA KE LEFATSHE MO NAGA YA TENG E E BOKANA BO BO KA NNANG 90% E SUPIWA E LE E E OMELETSENG KGOTSA E E SETSENG E KA TEIWA E LE SEKAKA. MME JALO GO BOTLHOKWA GORE MOLEMIRUI MONGWE LE MONGWE A NAGANE MAEMO A TLELAEMETE LE DIPHTSA TSE DINGWE GO KGONA GO UMA TLHAKA.

Theo ya inšorensye ke sedirisa sa go kgaoganya maemo a diphatsa ka kamogelo ya dituelo go tswa mo balemirui ba bantsi, mo go kgontshang dikhamphane tsa inšorensye go kopantsha madi a a duelwang ke badirisi ba inšorensye go duela ditshenyego fa di ka nna teng. Khamphane ya inšorensye e tlaa dirisa kitso kgotsa data mabapi le bokana le palo ya dittleleime go rulaganya dikarolotuelo tse di tshwanetsweng go duelwa ke balemirui botlhe go sireletsya dijwalwa tsa bone. Dikarolotuelo di tlhongwa mo maemong a a ka kgontshang khamphane go duela dittleleime go tswa mo dikarolotuelo tse di amogetsweng mme e ntse e tlogela madi go tsamaisa khamphane le go duela badiredi ba yona ka go bona poelo e e rileng.

### DIKGAOLO

Dikgaolo tse tsa sefako le diinšorensye tsa dingwe tse di diriswang di tshwana le inšorensye e nngwe le e nngwe, e seng ya kotsi e nngwe le e nngwe e e ka diregang.

### Sefako

Tatlhego ya dijwalwa ka ntlha ya tshenyego e e bonalang le e e senyang

kgaolo ya dimela ka ntlha ya sefako, kgotsa go senyega gotlhe ga dimela: Tatlhego e e duelwang ke peo e e ntshiwang mo mmung, dintlhana tsa go mela tsa dimela tse di senyegileng, matlhare a a senyegileng ka go kgaogangwa kgotsa ga go kgaolwa ka bogotlhe, mme gape le tshenyego ya dikutu le matlhokwa le fa di kgaolwa ka bogotlhe.

Tshenyego ya dimela, ka ntlha ya sefako, e e sa bonalweng ka nako ya go atlholwa mme e sa kgonwe go diriswa go tlhomamisa bokana ba tuelo, jaaka tiego ya go mela ka ntlha ya serame sa sefako se se khuphetsang dimela, kgotsa malwetse a a tlisetwang ke sefako, ga e duelwe.

### Tshireletso ya go tswelela ka ntlha ya tshenyego ya sefako

Ka tlwaelo tshireletso ya sefako e fela fa dijwalwa di rojwa kgotsa fa di kumulwa, di kgobokangwa, di segwa kgotsa fa di tloswa mo tshimong. Fa gongwe ke mokgwa wa tiriso go tlogela dijwalwa tse di kumutsweng mo tshimong, jaaka dieie, go butswa mo mmung. Ka nako e, dijwalwa di ka sala di sengwa ke sefako mme go tlhokwa koketsyo tshireletso ya inšorensye.

### Phefo

Tshenyego e e tshwanang le tshenyego ya sefako, jaaka peo e e fokelwang godimo ga mmu, mme le matlhare le dikutu tse di rojwang ke phefo, e a duelwa. Jaaka mo tshenyegong ya sefako, tshenyego e e bonalweng ya go robega ka ntlha ya go foka ga phefo mo matlhareng le mo dikutung, e a duelwa.

### Thwalelo

Tshenyego go kumo fa e rwalelwag morago ga go rojwa mo masimong

## Fokotsa diphatsa ka...

a a sireletsweng ka ntlha ya mollo, kotsi ya dikoloi le go menoga ga koloi e a duelwa. Le gale, tshireletso e e teng mo tikologong e e ka nnang 100 km go tloga mo tshimong e kumo e ungwang.

### Go na ga pula ka go feta

Fela mo mefuteng e mengwe ya dijwala, jaaka korong le diterebe, go fiwa tshireletso mabapi le maemo a kumo ka ntlha ya go na ga pula go feta ka nako ya kgato ya go butswa.

### Mollo

Tshenyego mabapi le go fiswa ke mollo o o sa kgonweng go laolwa e duelwa go dijwalwa tse di rileng. Molemirui o tshwanetse go dirisa ditshupetso tsa mo lefatsheng mabapi le go rulaganya dikghanelo-mollo go kgora go reka inshorense ya mofuta o.

### Serame

Tatlhego e e bonalwang ka ntlha ya serame (tshenyego ka ntlha ya go gatsela), tota le ka ntlha ya tshenyego ya tiragalo ya tulafatso fa diseteimene, magare, manono le matlhare a bolaiwa ke serame, e a duelwa. Ditswamorago tsa tshenyego di atlholwa ka go bona ka mathlo gore go senyegile eng. Tshenyego e e bonwang, jaaka tiego ya go tswelela go mela ka ntlha ya serame, e a duelwa.

## DINTLHA TSA GO DUELA TSE DI DIRISWANG KE INSHORENSE

Inshorense ya dimela e ka rekwa mo moemedi wa khamphane e e rekisang inshorense yo mongwe le yo mongwe, e le sekao dikhamphane tsa bolemirui, dibanka, barekisi ba ba rileng kgotsa moemedi wa khamphane ya inshorense e e leng gaufi le mo o dirisang bolemirui teng.

Dintlha tse di rulaganyang tlhotlhwa ya inshorense ka heketara ke bokana ba thobo ka heketara, tlhotlhwa ya tlhaka, pasela ya go-se-tleime, maemo a tlhotlhwa ya inshorense le kgaolo ya tshenyego e e duelwang ke mong wa dijwalwa.

### Bokana ba thobo ka heketara

Reka inshorense ka maemo a kgora a tshimo e nngwe le e nngwe mme oketsa morago fa kgora ya tshimo e oketsaga. Balemirui ba ka swetsa ka bobona gore ba batla go reka inshorense e kana kang go ya le kgora ya tshimo.

### Tlhotlhwa ya tlhaka (R/t)

Tlhotlhwa ya tlhaka e rekewa inshorense ka dinako tsotlhe tota le go akaretsa VAT. Balemirui ba ka swetsa ka bobona gore ba batla inshorense e kana kang. Balemirui ba bantsi ba dirisa tlhotlhwa e e duelwang ke silo/marekisetso a a leng gaufi le bona kgotsa tlhotlhwa ya Safex ka go kopantsha VAT e le maemo a go reka inshorense.

### VAT e e duelwang fa go rekwa inshorense

Fa re nagana go duela lekgetho, inshorenseya dijwalwa ke tokelelo ya bolemirui mme jalo lekgetho la VAT le tshwanetse go duelwa. Fa reka inshorense, moumi a ka tleima pusetso ya VAT e e duetsweng South African Revenue Service (SARS), mme fa ditleimi di romelwa, bokana ba tleimi bo tlaa kopantshwa le VAT mme VAT e tshwanetse go duelw. Go kgora go dira jalo, tlhotlhwa ya kumo ka tono (tlhotlhwa ya mofuta wa kumo) e tshwanetse go kopantshwa le VAT.

### Kgaolo ya tshenyego e e duelwang ke molemirui

- Kwa ntle ga ntlha ya gore molemirui a ka tlhoma tlhotlhwa ya inshorense ka go dirisa bokana ba thobo le tlhotlhwa ya tlhaka e e ka

bonwang, gape a ka tlhopha phatsa ya bokana ba tshenyego e a ka e duelang ka boene.

- Fa a dirisa dintlha tse di farologaneng tsa go duela dikgaolo tse di farologaneng tsa bokana ba kumo e e bonwang, phokotsa ya tlhotlhwa ya inshorense ka heketara e a diriswa, mme molemirui jaanong o rwala koketso ya phatsa ka boene fa dilo di senyega.
- Fa e le gore o batla go reka inshorense go sireletsu dijwalwa tsa gagwe ka bogotlh, molemirui o tlaa dirisa foransaese e seng ekasese. Go fokotsa bokana ba phatsa go molemirui. Le fa tlhopho ya foransease e gaisa tlhopho ya ekasese ka tlhotlhwa, e naya tshireletso e e leng botoka.

### Tshenyego ka ntlha ya go foka ga phefo

Tshireletso ya go senyega ka ntlha ya go foka ga phefo e ka kopantshwa le tuelo ya tshenyego ka ntlha ya sefako ka go oketsa tlhotlhwa ya inshorense ka 10% ya kgaolotuelo e e rulaganwang ka go lebelela kgaolotuelo e e duelwang ka ntlha ya tshenyego ka sefako fela. Fa tlhotlhwa ya inshorense ya go duela tshenyego ka ntlha ya sefako e ja 5%, go reka le inshorense ya tshenyego ka ntlha ya go foka ga phefo e tlaa ja 5,5% ya bogotlh ba tlhotlhwa ya thobo. Re tlhagisa gore go rekwe inshorense ya phefo ka gore gantsi go na ga sefako go tsamaelana le go foka ga phefo. Maemo a a metsi mo setlheng se sengwe le se sengwe a dira gore ditlhogo tse dikgolo tsa disonobolomo di wele fatshe fa di seolwa ke sefako.

### Melao ya pasela ya go-se-tleime ka bolek golong (khutswafatso)

- Pasela ya go-se-tleime ya morekisi wa inshorense e neiwa go fokotsa phatsa ya gagwe go gaisa ya morekisi yo mongwe mo kgaolong e rekiswang.
- Molemirui o kgobokana 10% ya pasela ya go-se-tleime ka mofuta o le mongwe wa dijwala mo polaseng e le nngwe ka nwaga o le mongwe mo ngwageng o monngwe le monngwe mo a sa tleimeng, go fithelela e le bokana bo bo ka nnang 50% ba dikgaolotuelo tsa ngwaga, kwa ntle ga inshorense ya maungo le motsoko mo 5% ka ngwaga o go sa tleingwe o kgobokangwa go 30%.
- Ka gore bogongwe ba tshenyego go dijwalwa bo farologana ka polase le polase, pasela ya go-se-tleime e kopantshwa ka ngwaga le ngwaga wa go-se-tleime fa go rekwa inshorense.
- Ka go tsaya kgaolonako e e ka nnang dingwaga tse tlhano, tlhotlhwa ya go reka inshorense ya molemirui yo a sa tleimeng e tlaa nna tlase ga ya molemirui yo o tleimang ka ngwaga le ngwaga.

### Tlhotlhwa ya go reka inshorense

Maemo a kgaolotuelo ya go reka inshorense e e tshwanetseng go duelwa e rulagangwa ka go lebelela maemo a phatsa. Dijwalwa, mo di jwadilweng le maemo a go tleima a dijwalwa ke dintlha tse di diriswang go rulaganya maemo kgaoloruelo e e tshwanetseng go duelwa mo kgaolong ya lefatshe e e rileng. Maemo kgolotuelo a supa maemo a phatsa ya setlhophsa sa dijwalwa mo kgaolong eo.

### Tshireletso ka setlha

- Inshorense ya dijwalwa e rekiswa go sireletsu dijwalwa ka setlha sa go uma se le sengwe fela.
- Dijwalwa tse di latelang (setlha sa go uma) di tshwanetse go rekewa inshorense gape go di sireletsu mabapi le diphatsa, tlhotlhwa le bokana ba kumo e e ka bonwang.
- Go bona tlhotlhwa ya madi ka bottalo, go bottlakwa go reka inshorense pele ga nako jaaka go kgonegwa.

### Tuelo ya inshorense e dirwa

Kadimo ya madi a go duela inshorense e teng mo dithulaganyong tse di emelang dikhamphane tsa go rekisa inshorense.

## Nako ya go ema pele

Nako ya go ema pele e diriswa go tloga nako ya go reka inshorense go nako e e simololang go sireletsa dijwalwa. Mme jalo, balemirui ba tshwanetse go reka inshorense pele ga nako pele tshenyego e ka direga. Tlhotlhwa ya inshorense ga e fetoge kwa ntle ka kgaolonako e rekelwang. Jalo go mosola go reka inshorense pele ga nako.

## Dijwalwa di ka rekelwa inshorense pele di simolola go tlhoga

O ka reka inshorense ka nako e nngwe le e nngwe ya mo setlheng go jwala. Ka tlwaelo go rekwa inshorense ya dijwalwa tsa selerno ka nako ya go simolola go tlhoga ka gore phatsa ya dimela tse fa di tlhoga e kgolo mme sefako se ka di senya gagolo fa di sa le nnnye. Tshireletso e simolola fela morago ga go simolola go tlhoga ga dijwalwa kgotsa fa dimela di le mo kgatong ya go mela e e rileng mo mofuta wa dijwala tsa ruri. Le gale, mefuta e mengwe ya dijwalwa e tshwanetse go rekelwa inshorense pele ga kgaolonako e e rileng, sekao e le maungo.

## Koketsos ya tshireletso

Balemirui ba leka go laola tlhotlhwa ya ditokelelo ka botlalo. Mme jalo, tlhotlhwa ya inshorense e rulagantswe ka mokgwa wa gore tshireletso e ka oketswa fa kgono ya go oketsa kumo ka heketara ya dijwalwa e oketsega.

## Kathholo ya tshenyego kgotsa go duela lekgotho

Ka gore maemo a go senyega a mefuta ya dijwalwa ka dikgato tsa go mela a farologana, baitse ba diphatsa tsa bolemirui ba ntse ba tswelela go rulaganya dipatlisiso go bona gore dipahtsa tse di farologaneng di senya jang mme le ka bokana kang ka dikgato tsa go mela tse di farologaneng tsa dijwalwa. Bommankgakga ba barekisi ba inshorense ba tswelela go athlola dijwalwa ka nako le nako mo dipolaseng.

## Go tlosolosa

Kathholo fa gongwe e tlosoloswa go fitlhelela fa tshenyego e bona-lwa sentle.

## Dimepe

Dimepe tse di rulagantsweng ka go dirisa GPS mo polaseng di siame tota mme tota le go se dirswe fela go rekela dijwalwa inshorense. Gape di ka diriswa go nna motswedi go ditokelelo tse dingwe, jaaka peo, monontsha, tshefu le go rulaganya bokana ba kumo e e ka bonwang ka go lekana. Dimepe di tshwanetse go diriswa ke molemirui go loga maano a reka inshorense, mme go bonega ka bonako fa tshimo e e rileng e sa rekelwe inshorense.

## BOKHUTLO

Barekisi ba inshorense ba amogela kitso ya tiriso ya inshorense gape le gape ka ngwaga le ngwaga, mme jalo ba ka kopiwa go go thusa jaaka o ba tlhoka.

Fa mong wa polase kgotsa molaodi a swetsa go rekela dijwalwa tsa gagwe inshorense o tshwanetse go dirisa dikgato tsa go dira tse di latelang:

- Tlhomamisa gore go tlaa diriswa morekisi wa inshorense ofe.
- Netefatsa gore madi a e lekaneng a teng ka go dirisa banka, dikopo kgotsa tse dingwe tse di ka go adimang madi.
- Lekalekantsa bokana ba thobo e e ka bonwang.
- Saena konteraka ya go reka inshorense.
- Tlhokomela mekgwa ya go uma mabapi le morekisi wa inshorense fa go diriswa inshorense ya ditokelelo.
- Bega tshenyego e e dirwang ka sefako, phefo kgotsa tse dingwe tse di senyang dijwalwa. ■

Motswedi: PGP: Advanced Maize Production le Marketing Training Manual

SETLHOPHA SA GO RULAGANYA



MAFOKO  
A GA...  
Liana Stroebel

N

GWAGA YO O FETILE KA GO THELELA MME BALEMIRUI BA BANTSU BA NTSE BA LEKA GO JWALA. KA TOGOMAANO E E TLHAMALETSENG, TSOTLHE DI TSHWANETSE GO TSAMAYA SENTLE.

Le gale, ka dinako tsotlhe go sala go ntse bogongwe ba gore dilo di senyega kgotsa maemo a bosa a sa siame. Le fa go direga eng le eng, go bothokwa gore o sale o dirise mekgwa ya go uma e e siameng le go kopa thuso fa o belaela mabapi le sengwe le sengwe. Gakologelwa gore o ka ikopantsa le molaodi wa kgaolo kgotsa morekisi wa ditokelelo wa mo kgaolong ya gago go go supetsa tsela.

Se leke go oketsa diheketa tse di jwawlwang ka go tsietsa, ka go tlaa go jela madi kwa mafelelong. Bogolo dirisa ditshupetsa tse di filweng ke barekisi ba ditokelelo go naya heketara e nngwe le e nngwe e e jwawlwang kgono go naya kumo e e lekaneng.

Ga go na molemi yo o ka dirisang bolemirui ka boene. Ntlha e e botlhokwa go gakologelwa, tota ka dinako tsa segompieno. O tlhoka badiredi ba gago, barekisi ba ditokelelo ba gago, baagisani ba gago le ba legae la gago. Tlotlano le boikanyo ke dintlha tse di leng botlhokwa thata go dirisana mmogo le go kgona. Gape, fa o le mo maemong a siameng a go tsheetsetse molemirui yo mongwe kgotsa moagisani wa gago, dira jalo ka go se belaele ka e le se se siameng go se dira.

'Tirisanommogo ke kgono ya go dira le bapile go bona pone-lo-pele mmogo – kgono ya go tsamaisa tsa bowena go bona ditswamorago mmogo. Ke tlhotlheletso e e tsweleletsang batho go bona ditswamorago tse di siamentseng botlhe.' – Andrew Carnegie

Setlhophsa sa Tlhabololo ya Balemirui se le eletsa nako ya boikhutso e e siameng tota!

– Liana Stroebel ke molaodi wa ditiragalo le dithutiso kwa Phahama Grain Phakama. ■

Go bona kgatiso ya Seesemaney ya Pula ya kgwedi e, dirisa khouto ya QR.





# Go dirisa dieleketeroniki go tswelelo ya gago

**M**O LEFATSHENG LA SEGOMPIENO LE RE NTSENG MO GO LONA, DIKHOMPIUTARA DI NTSE DIDIRISWA TSE DI LENG BOTLHO-KWA TOTA, TSE DI RE NAYANG KGONO KA GO TOBETSATOBETSA FELA, TOTA LE FA BATHO BA SA RUTEGE.

Mo athikeleng e, maikaelelo ke go supa jaaka dikhompiutara di ka diriswa ka tshwanno ke bao mo ditiragalong tsa bolemirui go tokafatsa e seng bophelo ba gago fela, mme gape le ditsamaiso tsa bolemirui ka bophara.

## WI-FI

Wi-Fi ke selo se e leng borogo e e sa bonweng e e kopantshang khompiutara ya gago kgotsa founu ya gago le inthanete. Ke letloa la seromamowa se se go kgonisang go tsena mo inthaneteng kwa ntle ga go dirisa dikabole le dithapo.

Go dirisa Wi-Fi, o tshwanetse go nna le routara mo gae – kgotsa mo o tlhokang go dirisa inthanete teng. Go bona Wi-Fi, buisana le motlamedi wa tiro yo a ka go kgonisang go kapa dithomelelo mo kgaolong e o leng mo go yona kgotsa go dirisa data ka go dirisa founu ya gago. Fa o lomagantsitswe, o ka kgona go tshwara badiris ba bangwe, ditsala kgotsa ba legae la gago mme wa bona kitso ya lefatshe ka bopahara.

Le fa go na le mafelo a mantsi mo o ka bonang **Wi-Fi mahala**, jaaka mo direseturanteng le mo marekisetsong, go na le ntlha ya boitshireletso e e ka sengwang. Dean Hattingh, motlhathobi wa letloa kwa The Computer Shop mo Klerksdorp, o tlhagisa gore ya mahala e ‘bulegile’. Ke gore basenyi ba ka tsena mo founu, tabelete kgotsa khompiutara ya gago. Leka go se dirise matloa a Wi-Fi ya mahala mme fa o gatelelwa, se tsene mo kitsong ya gago e o batlang go e sireletska kgotsa mo o dirisang tsa ditsherele teng.

## PALOTLOTLO YA DIJITALE

Go botlhokwa go nna o itse tsotlhe mabapi le palotlotlo ya gago le tirisomadi mo kgwebong ya gago, tota fa o tsamaisa kgwebo ya bolemirui. Dikhompiutara di tokafatsa tiro e gagolo ka go dirisa palotlotlo ya dijital. Kwa ntle ga go nna o kwala dipalo mo dipamphitshaneleng, o ka dirisa lenaneo la palotlotlo go nna o bona tshenyegelo ya madi le poelo ya madi, maemo a dikgomo tsa gago, tiriso ya dijo ya tsona le bokana ba pula e e neleng. Le kopantsha dipalo ka bolona, le supa ditshupetso mme le naya kitso mabapi le mo madi a gago a yang teng. Gape ke jaaka o na le radipalo wa dijitala wa gago go go thusa go laola tiriso ya madi a gago ka tshwanno.

Go tsamaelana Rocky Ridman, modiredigolo kwa The Computer Shop, go na le mananeo a palotlotlo a a farologanang a a rekisetswang dikgwebonnye. Jaaka go ntse le le diriswang gagolo ke Zero. Mananeo a palotlotlo a mangwe a a ka diriswang ke Pastel, Quick Books le Zoho. Go dirisa mananeo a o tshwanetse go reka laesense, ga di diriswe mahala fela.

## TSHAENO YA DIJITALE LE YA ELEKETERONIKI

Ka bobedi tshaeno ya dijital le ya eleketeroniki di diriswa go netefatsa makwalo le ditshupetso thekiso tsa dijital, mme di farologana go tsenelela mabapi le tiriso ya thekenoloji ya tsona, tumelo ka molao le maemo a tshireletso.

• **Tshaeno ya dijital** ke ‘tshaeno’ ya elketeroniki e e diriswang go supa moromi wa molaetsa kgotsa motho yo o saeneng lekwalo. E naya tshireletso e e tseneletseng, e tswelalo ka tshwanno mme e na le maemo a a kwa godimo a tiriso molao go phala ditshaeno tsa eleketeroniki.

Tshaeno ya dijital e ka se kgonwe go etswa mme e itsese ka boyona gore lekwalo le ‘saenilwe’ ka nako mang go netefatsa gore ke ya nnate. Gape e ka thusa go bontsha gore data ga e a fetolwa go tloga nako e lekwalo le ‘saenilweng’. Ka tlwaelo thekenoloji e gantsi e diriswa ke dikgwebo tse dikgolo.

- **Tsheano ya eleketeroniki**, ka fa gongwe, ke lereo ka bophara go supa mekgwa e farologanang ya go supa tumelano ya lekwalo la dilitale. E ka nna sethwantsho se se skenilweng kgotsa tshaeno ka seatla go tobetsa 'I Agree' ('Ke a dumela') kgotsa go dirisa data ya baeometeriki, jaaka go gatisa sethwantshomonwana.

O ka rulaganya tshaeno ya eleketeroniki ka go dirisa tshaeno ya gago ya seatla fa o dirisa lenaneo la Adobe Reader. Eya go 'sign yourself' kgotsa sekenela tshaeno ya gago ya seatla.

## GO KOPA KA INTHANETE

Go kopa ka inthanete (diappo/apps) go jaaka mananeo a mannyennye a khompiutara a o ka a dirisang ka go tlhamalala mo inthaneteng kwa ntle ga go a tshwara mo khompiutareng ya gago. Diappo di diriswa go dira ditiro tse di farologaneng go tloga mo go buisana (go romela melaetsa le go founa ka go bontsha) go go rulaganya (go rulaganya makwalo le ditshupetso) mme le go bega dipego.

Diappo tse dingwe tse di ka diriswang mo tikologong ya tiriso ya bolemirui ke tseo:

- **Agri Assistant** ke motswedie ka bophara go balemirui botlhe mo Aforikaborwa mabapi le Dikgang tsa bolemirui, dithulaganyo tsa balemirui, dibukana tsa thekenoloji le makwalo a mangwe a ditshupetso.
- **Farmboek** ke serala se se ka lekalekantshwang go diriswa mo khompiutareng kgotsa mo founung e nngwe le e nngwe. Jaaka go ntse se diriswa ke baemirui ba ba rekisang tlhaka le ba ba sa dirisang kgaolo ya naga e nnye. Kitso e e leng mo go sona e tseiwa mo baitsedimela, baitsedsenekegi le baitsedijo, mo go ba bangwe. Se naya kitso mabapi le dimela, go jwala le bolaodi ba disenya mme tota le mabapi le tiriso ya monontsha mo mefuteng e farologaneng ya dimela, mme gape le mabapi le boitekanelo ba diruiwa le furu ya tsona.
- **Farmers Weekly SA** e naya dikgang mabapi le kitso le diathikele tse di tsamaelanang le bolemirui mo Aforikaborwa. E naya kitso mabapi le dintlhwa tse di farologaneng tsa ditiragalo tsa bolemirui mo Aforikakaborwa.
- **Farmzee** e naya balemirui kitso mabapi le maemo a bosa, mabapi le dijwalwa le tlhotlhwa ya tlhaka mo marekisetsong a mo lefatsheng la rona. Gape e naya serala go baumi go kgaoganya kitso le mekgwa ya go dira.
- **Khula!** ke ketane ya neo e e kopantshang balemirui le barekisi ba kumo ya bona. E rulaganya 'polase e kgolo e le nngwe ya mo moweng', e e nang dikgaolo tse di farologaneng go naya kitso le go rulaganya kopo ya marekisetso le direseturanata tse dikgolo ka go tlhamalala, mme tota le go folosa kumo mo magaeng.
- **Nuru** e thusa balemirui go supa malwetse mo ditapole le dikassaba.
- **Rain 4 Africa** e eletsa go thusa balemirui ba ba dirisang kgaolo ya naga e nnye go swetsa ka tshwanno. Maikaelelo ke go dirisa maemo a bosa le data ya bolemirui go ba naya kitso e e tseneletseng pele ga nako.
- **Tractorpal** e rulagantswe mo bukana kgotsa faele ya kgale e ntatemogolo a neng a e kwala go supa tiriso le tlhokomelo ya dikoloi le didiriswa mo polaseng.
- **Vetapp** e kopantsha balemirui mo Aforikaborwa le thuso ya kalafloruo le tshegetso ya boitekanelo ba diruiwa.

## MOOC

Massive Online Open Course (MOOC) ke serala sa dithutiso mo inthanete se se nayang dithutiso mabapi le dikgang tse di farologaneng tse dintsi go baithuti ba bantsi mo lefatsheng ka bophara. E rulagantswe go bulega go mongwe le mongwe yo a ratang go ithuta mme a na le kgono ya go dirisa inthanete mme gansti e fiwa mahala kgotsa ka



tuelo e e leng tlase thata go bapa le dithutiso tse dingwe tse di rutang ka go kopana motho ka motho.

MOOC e oketsegile go elwa tlhoko le tiriso ka dingwaga tse di fetileng ka ntlha ya gore e naya kgono ya go ithuta mme e bula mekgwa ya go ithuta go batho ba bantsi mo lefatsheng ka bophara. E diriswa go bona kitsi ke motho mongwe le mongwe kgotsa go ruta ditlhophha tsa batho ba ba thusanang, mme e rulagantswe ka tswelelopele ya dithekenoloji tsa go ruta batho mo inthanete.

Dirala tsa MOOC tse di diriswang ke Coursera, edX Udacity le FutureLearn. Dithutiso ka ditlhogwana tse di latelang di teng mo dirala tse:

- Bolaodi ba tswelelobolemirui le mmu.
- Bolaodi ba dijwalwa le diruiwa.
- Bokgwebobolemirui le marekisetso.
- Phethogo ya tlelaemetle kgono ya teng.
- Tshwaro ya dijo morago ga go uma le pabalesegodijo.
- Tirisanommogo mo morafeng le dikoroporasi tsa balemirui.

## O SIMOLOLA JANG?

Ka bobedi Ridman le Hattingh ba gakolola gore tabelete e botoka go rekwa ke basimolodi ba go dirisa inthanete. E ja mo go ka nnang R5 000 go R15 000. Tse dingwe di ka kopantshang le setlanyi sa fa thoko go kgonisa go tlanya.

Fa o kgona dikgato tse go simolola go dirisa khompiutara go tokafatsa tiro ya gago mo polaseng, kgato e e latelang e ka nna go reka sefofane sa go laolwa, ka se ka diriswa e le 'roboto e e fofang' mme se ka rekwa ke mongwe le mongwe go se dirisa mo polaseng ya gagwe. Go ya le mafoko a Hattingh, sefofane sa go laolwa sa DGI se se ka diriswang go tsweleletsa ditiragalo tsa mo polaseng se ka ja mo go ka nnang R15 000. Go botlhokwa go netefatsa gore sefofane sa go laolwa se tsamaelana le diappo tsa bolemirui pele se rekwa. ■



**KARINA MULLER,  
MODIREDI WA PULA IMVULA**



# KGORALETSO:

## Mokgwa wa go netefatsa poelo

**K**A TLHOTLWA YA DITOKELELO E E NTSENG E OKETSEGA LE DIPELAELO TSE DINTSI MO MAREKISETSONG, BALEMIRUI BA IPHITLHELA MO MAEMONG A SELE. GO NA LE BOGONGWE BA GORE TLHOTLWA YA TLHAKA E KA WELA TLASE KWA E TSWANG.

Ka neo jaaka e ntse mo lefatsheng le ka tebelelopele mabapi le topo go bonagala gore tlhotlhwa ya tlhaka e ka tshegetswa. Dintlha tse di tshegetsang maemo a tlhotlhwa ke:

- Bokana bo bonnye ba thoto ya tlhaka e e feteleditsweng pele go tloga mo go setlha sa pele.
- Phokotso ya bokana ba tlhaka e e ka bonwang mo Amerika (US) ka ntlha ya maemo a bosa a a sa siameng.
- Tebelelopele e e supang phokotso mo Europe ka ntlha ya bolelo.
- Dipelaelo mabapi le thomelontle ya Ukraine.
- Go se rekise ga disoya ke balemirui kwa Argentina.
- Go uma ga oli ya setlhare sa mokolwane (palamo) go go tlase.

Maemo a tlhotlhwa jaaka e ntse le setlha sa go jwala se se gorogang ke nako e e tshwanetseng go simolola go balabala ka maemo a tlhotlhwa ya ditokelelo le tlhotlhwa ya tlhaka jaaka go ntse go netefatsa go bona poelo le tswelelopele ya kgwebo ya gago.

### SEKAO SA 1

Molemirui o balabala ka tlhotlhwa jaaka e ntse ya ditokelelo e e ka nnang R15 500/ha go uma mmidi. Molemirui jaanong o tshwanetseng go netefatsa gore a rekise kumo ya gagwe ka tlhotlhwa e e leng godimo ga R15 500/ha. Fa molemirui a uma 4 t/ha, o tlhoka go rekisa mmidi wa gagwe ka tlhotlhwtlase e e leng R3 875/t go kgona go bona poelo.

- Tlhotlhwa ya ditokelelo = R15 500/ha
  - Letseno = 4 t/ha x R3 875/tono = R15 500
  - Ka gore poele = letseno - ditshenyegelo
  - Poelo = R0 (R15 500 ya letseno - R15 500 ya ditshenyegelo)
- Fa bokana ba tlhaka bo bo bonwang ka heketara bo oketsegka kgotsa tlhotlhwa e e bonwang e oketsegka, go tlaa bonwa poelo.

### SEKAO SA 2

Fa ditono tse di ungwang di oketsegka go 5 t/ha:

- Tlhotlhwa ya ditokelelo = R15 500/ha
- Letseno = 5 t/ha x R3 875/tono = R19 375/ha
- Poelo = R3 875/ha (R19 375 ya letseno income - R15 500 ya ditshenyegelo cost)

### SEKAO SA 3

Fa thothlhwa e e bonwang e oketsegka go R4 000/t:

- Thothlhwa ya ditokelelo = R15 500/ha
- Letseno = 4 t/ha x R4 000/tono = R16 000/t
- Poelo = R500/ha (R16 000 ya letseno - R15 500 ya ditshenyegelo)

Jalo, dintlha tse pedi tse di fetolang maemo a poelo ke bokana ba kumo le tlhotlhwa e e bonwang. Molemirui ga a kgone go laola bokana ba kumo, mme a ka laola tlhotlhwa e e bonwang fa a rekisa tlhaka ya gagwe.



### KGORALETSO

Sediriswa sa go netefatsa poelo ke kgoraletso, ke gore go aga legora go sireletska tlhotlhwa ya kumo e e rekiswang. Kgoraletso e direga fa molemirui a rekisa kumo ya gagwe ka konteraka ya bokamoso, fa a tlaa jwala ka tlhotlhwa e e rileng e e kwa godimo ga tlhotlhwa ya ditokelelo tse a di dirisang. Molemirui jaanong o reka konteraka ya bokamoso e e sutisang phatsa mabapi le go jwala gongwe. Go netefatsa gore molemirui a bone tlhotlhwa e e rileng ka tono fa a rekisa tlhaka e a e umang.

Mogopoloo ke gore molemirui a kgoraletse bokana ba tlhotlhwa ya ditokelelo go netefatsa gore a kgone go busetsa bokana ba tlhotlhwa eo. Go tsamaelana le maemo a mo marekisetsong, molemirui a ka tlhopha go oketsa bokana ba kumo bo a bo goreletsang go dirisa tlhaka eo go e rekisa mo polaseng fa setlha sa go roba se simolola.

Nnete ke gore, kgoraletso e thusa balemirui go laola diphatsa tse di tliswang ke phethogo ya tlhotlhwa ka go netefatsa gore ba tlaa kgona go duela tlhotlhwa ya ditokelelo tse ba di dirisang go jwala dijwalwa. Tsotlhe godimo ga tlhotlhwa ya ditokelelo ke poelo. Mme jalo, kgoraletso ke ntlha e e bottlhokwa go tsweleletska kgwebo ya bolemirui.

Tlhotlhwa e angwa ke go uma. Fa go ungewa bokana ba tlhaka go feta topo, tlhotlhwa e tlaa lekalekana le tlhotlhwa ya tekatekano ya thomelontle, mme ka dinako tsa go tlhoka tlhaka tlhotlhwa e tlaa sutela go tlhotlhwa ya tekatekano ya thomeloteng. Tlhotlhwa ya tekatekano e angwa ke tlhotlhwa ya mo lefatsheng ka bophara, mme jalo go na le dintlha tse dintsi tse di angwang ke maemo a mo marekisetsong. Mme jalo, kgoraletso e tshwanetseng go diriswa go laola diphatsa. ■



CHRSTAAN VERCUEIL,  
TIRISO YA EKONOMI,  
GRAIN SA

# Babalela leina la gago

**K**A NAKO E YA NGWAGA DITHULAGANYO TSA DITŠHELETE DI SWE-TSA GORE A DI TLAA THUSA KGWEBKO KGOTSA NNYAA. FA GO TLHO-TLHWAFATSWA MAEMO A KGWEBKO, THULAGANYO E E ADIMANG KGWEBKO MADI E TLAA LEBELELA DINTLHA TSE THARO. FA E KGO-TSOFATSWA KE DINTLHA TSE, E TLAA DUMELA GO E ADIMA MADI.

Dintlha tse tharo tse dithulaganyo di di lebelelang pele di adima kgwebo madi ke:

- Kgonon ya kgwebo go busetsa madi a a adingwang.
- Tshireletso ya madi e kgwebo e ka e dirisang go busetsa madi fa dilo di senyega.
- Molaodi yo o laolang ditiragalo. Gantsi ke ntlha e lebalwang mme ke ntlha e e botlhokwa tota go dumedisa thulaganyo ya go adima kgebo madi, mme gape le bokana ba tsalo ya madi e e tlaa duelwang fa madi a busetswa.

## MEKGWA E E RILENG YA GO BABALELA LEINA LA GAGO

Leina le le siameng ke lehumo tota, ka gore ga le kgonwe go rekwa mme le tshwanetse go direlw. Go nna le leina le le siameng go raya gore o phela ka mokgwa o o tshepiwang ka batho ba bangwe. Go raya gore o supa thokgamo e batho ba e bonang mme ba kgona go itshegetsa ka yona. Go babalela leina ga go re ga o na diphoso, mme go raya gore fa o fosa, o ithuta ka go di dira mme o dira tse di tlhogewang go tlhamalatsa ditiragalo tsa gago.

- Netefatsa tse o di buang mme dira tsotlhe tse di tlhogewang go tlota ditsholofelo tsa gago, le fa go tlhogewang gore o dire eng le eng.
- Busetsa tse di adingwang. Jaaka nako e ntse e tswelela, bogongwe ba diphatsa bo a oke-tsegae go senya tse o di adimang, tota dilo tse o di adimang le botsalano.
- Dirisa mekgwa ya go dirisa kgwebo e e tlhamaletseng. Ditiragalo tsotlhe di tshwanetse go nna tsa nneta le tse di tshepegang. Ke tshenyego e e tseneletseng e e tswelelang go leina la motho yo o bonang morokotso wa tatlhego ya motho yo mongwe.
- Duella sekoloto ka nako e e rileng. Batho ba ba dirisang kgwebo ba tshegetswa ke tuelo e ba e amogelang gore le bona ba kgone go duella ba ba ba kolotang. Fa tuelo e le morago ga nako, tshepo le tlota go motho yo o kolotang go a senyega.
- Tlota bao ba go tshegetsang mme rulaganya diragalo tsa go duella ka bottlalo tse o di kolotang fa ba go direla. Leka go rulaganya tshupatlotlo mo o lokelang madi a a diriswang go duella ba o ba kolotang gore o se dirise madi ao go reka dilo tse dingwe.
- Ikopantshe le batho ba ba nang tlhaloganyo. Tsamaelano ke ntlha e e bothlhokwa ya bophelo, mme ba o tsamaelanolang le bona ba tshegetsa kgono ya gago mo bophelong ba gago mabpi le dilo tse dints.

## LEINA LE LE SIAMENG LE SENGWA JANG

Maemo a a maswe fela ga a kgone go senya leina le le siameng. Fa motho a phela ka go se supe thokgamo, mme a wela mo go go supa go golegwa, mme go golegwa go tlao kgautlanya leina le le siameng. Go golegwa go simolola ka tlhopho ya 'tse dinnye' kgotsa 'tse di botoka' Go ka bogneggo motho yo o golegwang gore o fokotsa kgatelelo, mme tota o oketsa mathata a kwa pele.

Tlhokomela go se golegwe mo go tse di latelang:

- Go tseitsa ka thekiso.
- Bosasweng.
- Go tsietsa fa go duelwa lekgetho.
- Tirisanommogo ka bobe.
- Go latlha madi.

Kwa mafelelong, leina la gago le le siameng le tlao go thusa go bona tse o di eletsang mme le tlao dira gore o itumelele bophelo ba gago. ■

PIETMAN BOTHA,  
MOITSEANAPE WA  
BOLEMIRUI KA BOENE



# PULA IMVULA

## Barulaganyi

**PHAHAMA GRAIN PHAKAMA: PRETORIA**  
PO Box 74087  
Lynnwood Ridge  
0040  
■ 086 004 7246  
■ www.grainsa.co.za

**MOLAODI WA GO RULAGANYA**  
*Dr Sandile Ngcamphalala*  
■ 082 862 1991 ■ Ofisi: 012 943 8296  
■ sandile@grainsa.co.za

**MORULAGANYI WA PHATLALATSO**  
*Liana Stroebel*  
■ 084 264 1422 ■ Ofisi: 012 943 8285  
■ liana@grainsa.co.za

**MOPATI WA GO GATISA**  
**INFOWORKS MEDIA PUBLISHING**  
*Mothusi wa go rulaganya – Louise Kunz*  
■ louise@infoworks.biz  
**Moeteledipele wa lesomo – Johan Smit**  
■ 082 553 7806 ■ Ofisi: 018 468 2716  
■ johan@infoworks.biz  
**Go gatisa – Elizma Myburgh, Jesse Ross**



## Lenaneo la Tlhabololo ya Balemirui ya Batlhaka ya Afrikaborwa

### MOKOPANYI WA TLHABOLOLO

**Jacques Roux**  
Foreisetatabophirima (Bethlehem)  
082 377 9529  
Jacques.rouxjr11@gmail.com

**Johan Kriel**  
Foreisetatabophirima (Bloemfontein)  
■ 079 497 4294 ■ johank@grainsa.co.za

**Jerry Mthombothi**  
Mpumalanga (Mbombela)  
■ 084 604 0549 ■ jerry@grainsa.co.za  
■ Kantoro: 012 943 8289 ■ Smangaliso Zimbili

**Jurie Mentz**  
Mpumalanga/KwaZulu-Natal (Louwsburg)  
■ 082 354 5749 ■ jurie@grainsa.co.za  
■ Kantoro: 012 943 8218

**Graeme Engelbrecht**  
KwaZulu-Natal (Dundee)  
■ 082 650 9315 ■ graeme@grainsa.co.za  
■ Kantoro: 012 943 8287 ■ Nkosinathi Mazibuko  
Phumzile Ngcobo (Mothusiofising: Dundee)  
■ 060 477 7940 ■ phumzile@grainsa.co.za  
■ Office: 012 943 8287 ■ Nkosinathi Mazibuko

**MJ Swart**  
Kapabophirima (Paarl)  
■ 072 090 7997 ■ mj@grainsa.co.za  
■ Kantoro: 012 943 8285 ■ Hailey Ehrenreich

**Du Toit van der Westhuizen**  
North West (Lichtenburg)  
■ 082 877 6749 ■ dutoit@grainsa.co.za  
■ Kantoro: 012 943 8290 ■ Lebo Mogatlanyane

**Eastern Cape (Kokstad & Mthatha)**  
Cwayita Mpotsi (Mothusiofising: Mthatha)  
■ 078 187 2752 ■ umthatha@grainsa.co.za  
■ Kantoro: 012 943 8277

**PULA/IMVULA E TENG KA  
DIPUO TSE DI LATELANG:**  
Setswana, Seswane, Sesotho, Sezulu le Sethosa.

Articles written by independent writers are the views of the writers and not that of Grain SA.

THIS PUBLICATION IS MADE POSSIBLE  
BY THE CONTRIBUTION OF THE MAIZE TRUST

MADE POSSIBLE BY  
THE MAIZE TRUST

# Lenaneo le le fetolang botshelo



**PGP**  
PHAHAMA GRAIN PHAKAMA

Farmer  
Development  
Programme

Pusetso

## Balemirui ba kgora go fenza ditlhaseloo

**KA** go ela tlhoko maemo a tlalaemete go tlaa tshegetsa balemirui go kgora go fenza ditlhaseloo mabapi le phethogo ya tlalaemete. Go tshegetsa balemirui, PGP e:

- Ruta mekgwa ya go tlwela ka tshwanno go tsweleletsa kgora ya balemirui, dijwalwa le mekgwa a go uma.
  - Fokotsa mathata ka go dirisa thekenoloji ya segompieno le go tswelela go lebelela tiriso ya thekenoloji e ntshwa e e tshwanetseng go tlhabolola kgora ya balemirui ba ba simololang go dirisa bolemirui.
  - Gatelela botlhokwa ba pabalesegodijo mo magaeng a lefatshe la rona.
- Ka go tlholo go batla phetelole e e tlhamaletseng le tlhabololo ka go tswelela mo bolehi ba tlhaka, setlhophpha sa PGP se etetse balemirui mo dipolseng tsa bona mo go ka nnang ga 122 go ba tlhotlheletsa go thusa ka tlhabololo ya balemirui ba ba simololang ka go dirisa diporojeke tse di farologaneng ka dikgawedi tsa Phukwi le Phatwe.



*Jerry Mthombothi (mo-laodi wa tlhabololo wa kgao: Mpumalanga) o etetse Blessing Mzibukomo le dijwalwa tsa gagwe tsa mmidi tse di siameng tota ka setlha se mo kgao long ya Loskop.*



*Mosupetsatsela Paul Wigill o etetse Godfrey Mbhele fa a neng a ntse a dira tiro ya go roba mmidi wa gagwe. Ka nako ya mosupetsatsela Timon.*



*Ka go etela Mandla Nkosi ka go latelana, go kgognwe go dirwa tiro ya go tlhomela le go baakanya diterere le didiriswa. Go nna o tlhomela didiriswa ka sethla sa go se jwale go botlhokwa gagolo.*



*Gape go botlhokwa go nna o dira ditiro tsa mo ofising ya mo polaseng - go rulaganya dipego le go tsweleletsa bolaodi ba go laola go dirwa ke Jeremiah Nkosi a ntse a thuswa ke mosupetsatsela Timon.*



*Mosupetsatsela Johnny Badenhorst o etetse Amos Vilakazi (VBA Farming Projects) mo kgao long ya Louwsburg, mo a neng a ntse a roba mmidi wa gagwe.*

## Togomaana ya SETLHA SE SENTSHWA

**DITLHOPHA** tsa dithutiso tsa rona di tletse naga yotlhe mo lefatsheng la rona mo dikgaalong mo go ungwang mmidi, mme ka dikgwedi tsa Phukwi le Phatwe re ikopantshitse le ditlhophpha tse di ka nnang 54. Setlhophpha se lebeletse tswelelo ya go roba mme sa gatelela poloko ya tlhaka ka tshwanno le ka tlhokomelo mme gape le thekiso ya yona.

Maano a tiriso a setlha se sentshwa le go rulaganya te-kanyetso ya madi e simolotswe. Balemirui ba tlhotlheletsa go duela sekoloto sa bona fa ba bona letseno la madi go kgora go bona dipego tse di siameng tsa tirisomadi – buisa mo tsebe ya 4. Go ruta bolaodi ba madi le mekgwa e e tlhamaletseng ya go dirisa kwebo ya bolemirui go botlhokwa fela jaaka go feteletsa kitso mabapi le mekgwa e e siameng ya go uma.



*Mo Setlhophpha sa Dithutiso sa Breyten, maloko a ne a ru-twa mabapi le maemo a pH a mmu le ditswamorago tsa go tshwara kotlo, tlhotlhwa ya go dirisa kalaka le go re goreng go tsaya diteko tsa mmu di le bothokwa.*



*Nako ya thobo! Mmidi wa setlhophpha sa dithutiso sa Ntshiqo gaufi le Mthatha o bonega o le o siameng tota.*



*Balemirui ba Setlhophpha sa Dithutiso sa Donkerhoek mo kgao long ya Louwsburg ba ntse ba batla go ithuta ka dinako tsotlhe.*